

САНАА ОЛХ

ХАЛЫАТ
1931 СЫЛ АЛТЫННЫ
15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

№ 100 (7173) ● 1991 смыл. Атырдах ынин 20 күнэ. Оштуорунашук ● Сыланата 8 харчы



«Мугудай» совхоз Төлөйдесбуу отделениетын манышмаксыта Екатерина Ивановна Ильинова мэч шрэг ыйдарын камигер түүтү-айы далаачы ызынчага Ообус Бана сайыстыкта бишир бастингара, эзэр чынышмыктары улал энбүлүүр наставниктара булар. Екатерина Ивановна көрмөнинин, улэ ветерана Михаил Николаевичтын, холбоон 40 мактаахтар. Бастиг үлэнияттер— колективин кишин туттар дыноо. Кийинлэр уут ыныгэр сорудаахтарын маждын ашара голорлор.

Снимка: ыанынысыт
Е. И. Ильинова.

Кардашевской
фотота.

Оройон совхозтарыгар сүөһү айылыгын бэлэмнээнийн
атырдах ыйын 19 күнүнээби сводката

Союзстар	үзүүлнүүр жүйи аассана	ол шынгэр союзоз үзүүлтээ	засно аассана	ол ийнгэр механикнр.	охсуну (гаектар)	избүтим (тонна)	сийлэс (тонна)
Карл Маркс	190	86	10	—	3930	1277	1100
Субурууский	152	118	12	—	4164	1892	1250
Эрдийн Эристиин	274	228	25	—	7986	3034	650
«Чуралчы»	185	149	21	—	3760	2002	900
«Мындаацааны»	242	129	13	—	5520	2910	2040
«Мугудай»	251	94	12	—	2703	1269	300
«Бахсы»	117	91	12	—	1977	1310	1300
Оройон үрдүүэн	1411	895	105	—	30040	13694	7540

Статистика орбитальнойы отдеңа.

"WYHYY - 91,"

БУРДУК: БЫЛЫРЫНЫҢ ГЫГА ТИЙБЭГ

Бының турахтах күлтүраларга анаа 2802 гектар сиргэ бурдук сизмэте ыйылдыбыта. Валовоийная 3324 тонна эбэттер гектар ахсыттан ортуунан 12-лии центнер үүнүү ылымдлын эшкідаңайдаңылахтаах. Калып ишни сымта союзостар бурдук ыңбызытыгар балачын узлесинтэрэ итишни соруктанарага пышхтары төсөндири. Холобур, 1986 сыйга гектар ахсыттан ортуунан баара эрэ 3-түү центнер үлгүлүбүбыта, ноңуң сыйлар ити мунуттаан 6-ммын центнер буулбута. Оттон 1986 сыйтан саңаласан 13.3 центнертән түспөтөхшит. Ити 1989—1990 сыйларга тұнаннағынан гектар ахсыттан 17.5 уонна 16.3 центнерге тәттесинтэ. Онон быныңды үүнүү ессе көзө

тасынан бааңына Субуруускай ватынан союз бурдугу үүншэрээчилэрэ (зөвчөй Н. В. Чичигинаров) инирийттээрэ. Билигийн гектар ахситтан лэбирегачи 10-иүү центнер комүү туорах ылалдар. Бу ажылтарга даша намынхан буолла. Ол нурдук, иллэрээ сыл оройноогита рекордуу олохтообут Карл Маркс ажылнай союз гектартарсан ортотунан битин центнер үүнүүнүн ылан ишэр, уопсаалынан, үүнүү туруга мөлтөх, ассын салтга ханан дааны тийбэт буолбута билине. Сино күмлөс ашана, курааллаан 250-таки гектар бурдук сиплекск ашиан күрөхтүү ылалдырыгар дыяфал, акта оконохулчина. Бу — билэр сүтүү, Ишкүйнин, ардахтарсан мөнхийдтийн уонна техника свахалланынтын суох буолбата. Аасын эндизэл ортолуттан сараалан ишинин тутулукта Эрдлийн Эристикин ажынан союз зөвнөтэй балачла үчүүгээ төтмүү ылан ишэн быстах ардахтарсан иллэрээ нүүнээ дээрэ тохтоон турда. Улэ ханимынтын замэт күн иккис ангарыттан ыстыльдана. Маннаа зөвнөтэй быйыл төрдүттэн санаттылылан төрдлийнбите. Зөвчөйвөйнан бу үзүүлэц сийттэх А. К. Софронов ажаммын та. Коллектив састилаба аягарын көрнэгээ уларыбыта. Билигийн ус комбайн тэгсийн үзэлнир. Бу зөвно төлөнгөр баар харгыстар атын да хайзажыстыблар бурдугу түншэрээчилдэрийн түмнүүбатылар, эзарынчынлар. Бас татан, үүнүү бывырымтыхынгээ тийбэт. Холобур, эрликтээр зөвнөлөрэй бийд гектар ахситтан 15-таки центнер үүнүүнүн ыларга суютаммында 9—10 центнертэй онуйлоо суох. Билигийн бааңына аягарын көрнэгээ ылалдыривца, атын мөнхийн суох буол

тын бу иэдизәнән түмүк-
түөх буолдулар.

Итиси, бадаңзан туруған, орбуюн совхозтарынан 430 гектар бынышлан, валовобунаң 400 тонна бурдук хамулунан азбеттер 9-күн центнер болуда.

С. СМИРНИКОВА.

РАЙСОВЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛИН ДЬАЛА

Тын ханааныстыбытын итбүнгү үзүлөрлөр ын-
рахаттар үсүлшебиттөринин, оройуон оскуулапарын
8, 9, 10, 11 кылаастарын, 13 М-дээж СИТУ үзө-
нөөчиләрлөр үерх дылдың садалапытын баларап
йынын 15 жунутэр дизри унаага, хомуурга моби-
лизацияланар техникалары олорчу таңаартаси ту-
ран, техникаттан сәрәхтәэх буолуу быраабылаларын
тутууннаралларыгар тэрштэлэр, совхозтар сала-
йаччыларын сорудахтырыга, хомуур үзүлөрин су-
түг суюх, хаачмистыбалаахтык мыттынын хааччы-
лалларыгар, дынну зиассабайымк тардымга сель-
советтар председателлери, совхозтар директорда-
рын зөвлөмийстөзүй, райсовет председателлини 278 М-

2. 2000-2001: *Journal of the American Academy of Religion*

М. ИУСТИНОВА.

Сийлэс — 7540 тонна

Быбыл орбуюн совхозтара 14790 тонна синилэс- гизэр күх маассаны балымниир соруктаахтар, Бэ- зийээки турутунан барыга 1783 гектар хомуллах 7540 тонна күх маасса трашшелларги угулуша. Ол ийнээр совхозтарынан манийн буолла: бастакы холойкаа — бичихэлийгт сир ижээ (гистар), ишиг- ж — синилэсниир күх маасса (тоннаван):		
Карл Маркс	410	1100
Субурууский	370	1250
Эрдийн Эрдэнэн	225	650
«Мугудай»	40	300
«Чуралчы»	225	900
«Мындаавайы»	240	2040
«Бахсы»	273	1300

Көстөрүн курдук, хомуллар сир изиз берғылары-
тар таң сыйы аззэри, үүнүүнү ылымы араастаах. Хо-
лобур, «Мындаңайы» совхоз синийсчилдер (зве-
ньевой Г. Д. Николаев) күнарада сүт нордурүү
изектэр. Оттон Субурууский атынан совхоз иши-
пердээзэр арыны лебүтүү сиртөн Николаевтаах
кизинзорин ангарын көркти эрэ мэллэ. Быйыл син-
дистэнэр күөх мазса ылымынты амис мөлтөх
буолар чинчилени. Таатта эңдердээзилдөртөн арай
Карл Маркс атынан уонна «Бахыт» совхостар ба-
лаача хомуяш азмалэр.

Р. СОФРОНОВА.

СЫЛЛААБЫНЫ ҮЛЛЫЛАР

Бынайтын оттооңуу сенунтар Хатмалы сельской совета барын дааналарынан күттөр. Ол курдук, шир реформата ыштыллашынан көзэх ханаибыстын даалхтарга сирин түгээтэн иштотобут. Кийинлэртэй 250 кийин отуу соротонуулсырырга быздан газардилырбэ. Иттанкен, ситетэвдүүх даанийнын, блогодүүтээ 70 тоонадашындар, у кийинлэргэ депутаттар при көрөн, кариэн кийинные оттомонутун чулжын сельсоветка тунашхээлдэр.

Бынайтын оттооңуу сенунтар Хатмалы сельской совета барын дааналарынан күттөр. Ол курдук, шир реформата ыштыллашынан көзэх ханаибыстын даалхтарга сирин түгээтэн иштотобут. Кийинлэртэй 250 кийин отуу соротонуулсырырга быздан газардилырбэ. Иттанкен, ситетэвдүүх даанийнын, блогодүүтээ 70 тоонадашындар, у кийинлэргэ депутаттар при көрөн, кариэн кийинные оттомонутун чулжын сельсоветка тунашхээлдэр.

Эмиэ изинчик киме 6—7 чынылаларга Тусумада С. Н. Захаров салайтар звенотугар оногулупуга. Манин сохбозинин аппаратын члениттерэ күттэбистегар. Оттоо үзүүнин санынчалаг лаафырын кырзылы отчуттарыгар олохтоох орто оскуула учуулалардын мөмөдестүлэр. 8—10 чынылаларга мунгутуур элбэх ийзи кыттында. Улзити звенолартган уратын Куттарада оттуур Н. И. Нустинов салайтар эмиэ жөнө-ильин звенотугар

Атырдах ыбын 1 күннөткөн, райсовет анын даңалымнаң, миңстер земелар оттоо барып сирдириттэй халбыг иштүү, күрөлөр кымыларын, талах ыбынын алларыгар көнтүл болуппайтада. Ол эзэрн тоо даңаны көнгүлдөмнүүлүп, земелартан быйтан барал кырзэллэниэр субалеммит. Онон күннөргө ходунаа дыс

ахсынта үгенинен турар. Союзхоз дирекцията ырдах ыйыгар кин-ицхтен оттоонунгиз буур-майнындаа деңгээнди шэрбите. Бу дыңалта аттан сельсовет сорох өзөнчин үләләри мытта, курдүн, атырдах ыннан 3—4 нүннэргөр кираттар от улэтигер жасыны мавассабай тах-ылара биллэралын, түрнинән, отделение от түр зөвлөлдөрүнүн турар үлэтиләр Итчийн деңгээндеги устата сэтте тогул су-тотуунынгунаң күргүэм-зах тахсын торишине, наарлас биос күнгө 45

зөвлөлдөрүнүн турар. Кин-ицхтендеңгээндеги түр зөвлөлдөрүнүн турар үлэтиләр от улэтигер жасыны мавассабай тах-ылара биллэралын, түрнинән, отделение от түр зөвлөлдөрүнүн турар үлэтиләр Итчийн деңгээндеги устата сэтте тогул су-тотуунынгунаң күргүэм-зах тахсын торишине, наарлас биос күнгө 45

иши күткөнине. Холобур-
станы ишни күннэргэ
абадаа Е. Ф. Попов ке-
мийн-чилимин оттуур та-
шугар барагта 20 ишни
буютунчының иштэй

ТӨЛКӨРДҮЛІКТЕЛІН ДЬАНАЛА
бүнгү үзләрнегәр ың-
оройын оскуолаларыны
13 №-дээж СИТУ уор-
сағаланымтын балыран
шарга, хомуурга моби-
лорчу танаартаан ту-
гуулуу бырағылаларын
төләр, совхозтар салаша,
хомуур үзләрни сү-
йых ыштымыни хааччы-
лайдык тардымга сель-
совхозтар директорда-
председателли 276 №-

